

Приложение №1  
к приказу Управления образования  
Окружной администрации города Якутска  
от 21 мая 2019 года

«Тыыннаах тыл» түүүлгэтин программата

Буолар күнэ: бам ыйын 27-28 күннэрэ 2019 сыл

Миэстэтэ: Орджоникидзе болуоссата, Дьокуускай куорат 35 нүөмэрдээх орто оскуолата

Тэрээбин сыала: Фольклор уонна литература айымньыларын нөңүө оҕо сахалыы таба санарар сатабылын сайыннарыыга үлэ сана хайысхатын көрдөөбүн.

№	бириэмэтэ	түүүлгэ	кыттааччылар	эппиэтинэстээх	Бииргэ үлэлиир тэрилтэлэр	Ынырыллыбыт сүбэбиттэр
<b>Тэрээбин абыллыыта (Орджоникидзе болуоссата)</b>						
1	10.00ч- 10.30ч	Литературнай монтажтар, П.А.Ойуунускай пааматынньыгар сибэкки дьөрбөтүн ууруу				
<b>35 нүөмэрдээх оскуола (Тургенев уул, 4)</b>						
2	11.00ч – 11.30ч	Дьокуускай куорат уонна Таатта оройуонун оскуолаларын үөрэнээччилэрин уонна учууталларын «Үүнэр-сайдар суолбут- төрөөбүт төрүт тылбыт!» кэнсиэрэ	Дьокуускай куорат уонна Таатта оройуонун оскуолаларын үөрэнээччилэрэ уонна учууталлара	Сыроватская У.Г., Ильина А.А., Жегусова Т.И. НПСОШ №2 саха тылын уонна литературатын учууталлара		

Түвүлгэлэр үлэлэрэ						
3	11.45 – 13.15ч	П.А.Ойуунускай т्योंюлгэтэ «Олонхо»	2 оскуола, Хатас, Тулагы орто оскуолата, Айыы кыбата, төрөппүттэр, Таатта улууьун үөрэнээччилэрэ уонна учууталлара	Липатова С.А., Айыы кыбата саха тылын уонна литературатын учуутала	«Олонхо театра» (директор Власов Виталий Гаврильевич)	Илларионова Туяра Васильевна - СВФУ фольклор уонна культура кафедратын филологической наука кандидата, доцена. Сысолятина Зоя Григорьевна – “Центр Олонхо» ДК Кулаковского Баланова Василина Васильевна, Иванов Валентин Гаврильевич - Олонхо театра, артыыстар, Ядрихинская Феврония Васильевна – ИРОиПК специалиьа.
		Г.Колесов т्योंюлгэтэ «Уус – уран аабыы»	1, 33,12,23, 17 оскуолалар Айыы кыбата, Тулагы орто оскуолата, төрөппүттэр, Таатта улууьун үөрэнээччилэрэ уонна учууталлара	Васильева А.Н., 33 нүөмөрдээх оскуола саха тылын уонна литературатын учуутала	П.А.Ойуунускай литературнай музeya (дир. Н.А. Лугинов) Үүнэр көлүөнэ театра (худ.рук. Павлов А.П.)	Дохунаев Егор Афанасьевич – П.А.Ойуунускай музейын экскурсовода. Корнилова Марина Валерьевна - Саха Республикатын үтүөлээх артыыьа, Тартакынова Розалия Васильевна – Үүнэр көлүөнэ театрын режиссера, Саха Республикатын культуратын туйгуна
		Н.Д.Неустроев т्योंюлгэтэ «Айар дьобур»	26, 23,17 оскуолалар, Айыы кыбата, төрөппүттэр, Таатта улууьун үөрэнээччилэрэ уонна	Попова М.М., 17 нүөмөрдээх оскуола саха тылын уонна литературатын учуутала	СВФУ «Сэргэлээх уоттара» литературнай түмсүү(сал. Попова Матрена Алексеевна)	Николаев Егор Револьевич – «Хатан» ыччат сайдам сурунаалын кылаабынай редактора

		учууталлара			
	А.Е.Кулаковской тьюбюлгэтэ «Чинчийи»	7, 23, 1, 17 оскуолалар, СПЛ. Айыы кыбата, төрөшпүттэр, Таатта улууьун үөрэнээччилэрэ уонна учууталлара	Саввинова А.Ф., Саха гимназия саха тылын уонна литературатын учуутала	СВФУ, ИЯиКнСВ РФ	Чиркочова Дария Ивановна – к.ф.н., СВФУ доцена, Олесова Саргылана Гаврильевна – СВФУ доцена Ноговицын Александр Павлович – филология магистра, музыка уонна фольклор музейын директорын солбуйааччыта
	Алампа тьюбюлгэтэ «Театр»	26, 7 оскуолалар, ЯГНГ, СПЛ, төрөшпүттэр, Таатта улууьун үөрэнээччилэрэ уонна учууталлара	Петрова Ж.Н., 32 нүөмэрдээх оскуола саха тылын уонна литературатын учуутала, Аммосова М.Н. 26 нүөмэрдээх оскуола саха тылын уонна литературатын учуутала	П.А.Ойуунускай аатынан Саха академической театра (дир.Николаев Анатолий Павлович)	Дм.Дм. Михайлов - Саха Республикатын үтүөлээх артыыа, М.И.Седельникова – Саха Республикатын культуратын туйгуна
	С.Зверев- Кыыл Уола тьюбюлгэтэ «Фольклор»	1,9, 26,38 оскуола, ЯГНГ, төрөшпүттэр, Таатта улууьун үөрэнээччилэрэ уонна учууталлара	Сидорова А.С., Тулагы оскуолатын саха тылын уонна литературатын учуутала	СВФУ, АГИКИ, ККиИ	Илларионов Василий Васильевич – СВФУ доцена, Бочонина Валентина Ивановна – «Арчы» дьийэтин директора, Обоюкова Варвара Валерьевна – Фольклор музейа
	В.Никифоров- Кюлюмнюор тьюбюлгэтэ «Саха тыла- государственность тыла»	СПЛ, Хатас орто оскуолата, төрөшпүттэр, Таатта улууьун үөрэнээччилэрэ уонна учууталлара	Поротова С.Е., СПЛ саха тылын уонна литературатын учуутала	«Түмэн» ыччат түмсүүтэ. (сал. Данилов Игорь Альбертович М.К.Аммосов аатынан ХИФУ ИЯКН 1 курсун студена	Николаева Валентина Дамдиновна - «Юные якутяне» республикатааьы ресурснай киин эбии үөрэхтээхин педагога, педагогической наука кандидата
	М.Е.Николаев тьюбюлгэтэ	1, 35 оскуолалар,	Анисимова Г.С., ЯГНГ саха тылын уонна	М.Е.Николаев архыып- дьийэтэ	Лугинова Оксана Афанасьевна – СВФУ

			Саха гимназия, Айыы кыбата, «Лучик» оҕо уьуйаана, төрөппүттэр, Таатта улууьун үөрэнээччилэрэ уонна учууталлара	литературатын учуутала	(дир.Капитонова Н.П. ) П.А.Ойуунускай музейа (дир.Н.А.Лугинов)	наукаба салаатын начальнига. Прибылых Светлана Игоревна – «Ленскэй кыраай» академиятын методиьа, Шамаева Анастасия Егоровна – СВФУ ИЯКНСВ РФ преподавателэ.
<b>Тэрээьин түмүктүүр чааьа</b>						
4	13.15ч- 14.00ч	Түьүлгэлэр үлэлэрин түмүгүн истии	«Тыьннаах тыл» түьүлгэ бары кыттыылаахтара	Сыроватская У.Г., Ильина А.А., Жегусова Т.И. НПСОШ №2 саха тылын уонна литературатын учууталлара		
<b>Уопсай оьуохай</b>						

### Оьолорго анал программа

№	бириэмэтэ	тэрээьин	эппиэтинэстээхтэр
<b>Ыам ыйын 27 күнэ</b>			
	14.00 – 15.00ч	«Седьмое небо» ресторана эбиэт	Винокурова Т.С., О5о дыбарыаьын директорын солбуйааччы, Васильева Г.П., «Айылгы» о5о эстетическэй иитии киинин директора
	15.00 – 16.30ч	Кванториумна экскурсия уонна маастар - кылаастар	
<b>Ыам ыйын 28 күнэ</b>			
	10.00 – 12.00ч	«Моя Россия» исторической паркаба экскурсия	Винокурова Т.С., О5о дыбарыаьын директорын солбуйааччы, Васильева Г.П., «Айылгы» о5о эстетическэй иитии киинин директора
	13.00 – 14.00ч	«Седьмое небо» ресторана эбиэт	
	14.00 – 16.00ч	«Хомус» музейыгар О5о дыбарыаьын уонна «Айылгы» о5о эстетическэй иитии киинин «Тыьннаах тыл» куруьуоктарга дьарыктанар оьолору кытта көрсүүү	

к приказу Управления образования  
Окружной администрации города Якутска  
от 21 мая 2019 года

Состав организационной комиссии

1. Сыроватская Ульяна Гаврильевна, начальник отдела развития образования Управления образования;
2. Борисова Марианна Николаевна, руководитель городского методического объединения учителей якутского языка и литературы;
3. Аммосова Лидия Георгиевна, директор МОБУ СОШ №35;
4. Ильина Антонина Антоновна, учитель якутского языка и литературы МОБУ НПСОШ №2;
5. Жегусова Туяра Ивановна, учитель якутского языка и литературы МОБУ НПСОШ №2;
6. Липатова Светлана Афанасьевна, учитель якутского языка и литературы МОБУ Айыы кыбата;
7. Васильева Аида Николаевна, учитель якутского языка и литературы МОБУ СОШ №33;
8. Попова Мария Матвеевна, учитель якутского языка и литературы МОБУ СОШ №17;
9. Саввинова Анна Федоровна, учитель якутского языка и литературы МОБУ Саха гимназия;
10. Петрова Жанна Николаевна, учитель якутского языка и литературы МОБУ СОШ №7;
11. Аммосова Матрена Николаевна, учитель якутского языка и литературы МОБУ СОШ №26;
12. Сидорова Августа Семеновна, учитель якутского языка и литературы МОБУ Тулагинская СОШ;
13. Поротова Саргылана Егоровна, учитель якутского языка и литературы МАОУ СПЛ;
14. Анисимова Галина Семеновна, учитель якутского языка и литературы МОБУ ЯГНГ;
15. Винокурова Т.С., заместитель директора МБОУ ДДТ
16. Васильева Г.П., директор МБОУ ЦЭВД «Айылгы»